

t25_topgen_2

(TMasYit2rnbob3u6nNL3V4HgNRbgYbH4D1d)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 (k2_xboole_0 X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v4_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 X1 = \\ X1)) \wedge (((v2_pre_topc X0) \wedge (k2_pre_topc X0 X1 = X1)) \Rightarrow (v4_pre_topc \\ X1 X0)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_tarski X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski (k2_pre_topc \\ X0 X1) (k2_pre_topc X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r1_tarski X1 (k2_pre_topc X0 X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg (r1_tarski X0 X1) \wedge ((r1_tarski \\ X1 (k2_xboole_0 X0 (k1_tarski X2))) \wedge ((k2_xboole_0 X0 (k1_tarski \\ X2) \neq X1) \wedge (X0 \neq X1))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge(m1_subset_1 X1 X0))\Rightarrow (k6_domain_1 X0 X1 = k1_tarski X1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)))\Rightarrow(k4_subset_1 X0 X1 X2 = k2_xboole_0 X1 X2) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l1_struct_0 X0))\Rightarrow(\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0)\Rightarrow(l1_struct_0 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge(m1_subset_1 X1 X0))\Rightarrow (m1_subset_1 (k6_domain_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k4_subset_1 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow((\neg v4_pre_topc X1 X0)\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((v4_pre_topc (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2)) X0)\Rightarrow(k2_pre_topc X0 X1 = k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2)))))))$$